

l75_pre_poly (TMXJAvF- pgfx7kWj4rAEMdY32tQTwwYPjRkq)

October 27, 2020

Let $v3_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_relat_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k17_pre_poly : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_pre_poly : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_partfun1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))) \Rightarrow (k1_relat_1 X1 = X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v3_ordinal1 X0) \Rightarrow ((v1_partfun1 (k17_pre_poly X0) (k15_pre_poly X0)) \wedge ((v1_relat_2 (k17_pre_poly X0)) \wedge ((v4_relat_2 (k17_pre_poly X0)) \wedge ((v8_relat_2 (k17_pre_poly X0)) \wedge (m1_subset_1 (k17_pre_poly X0) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k15_pre_poly X0) (k15_pre_poly X0)))))))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow ((v1_relat_2 X0) \Leftrightarrow (r1_relat_2 X0 (k1_relat_1 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0. (v3_ordinal1 X0) \Rightarrow (r1_relat_2 (k17_pre_poly X0) (k15_pre_poly X0))$$